



CInMED

**INSTITUT ZA LJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA
CRNE GORE**

Broj: 3020/25/181/20-3896
Podgorica 11.08.2025. godine

Crna Gora INSTITUT ZA LJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA Podgorica	
Primljeno:	18.08.2025
Org. jed.	Broj

Ugovor o pružanju usluge putničke agencije za službena putovanja (avio karte i hotelski smještaj)

Ovaj ugovor zaključen je između:

Naručioca: Instituta za lijekove i medicinska sredstva sa sjedištem u Podgorici, Bulevar Ivana Crnojevića 64a, PIB 02739658, koga zastupa direktorica Doc. dr med. spec. Snežana Mugoša, (u daljem tekstu: **Naručilac**)

i

Ponudača: "2R TRAVEL" D.O.O. DJELATNOST PUTNIČKIH AGENCIJA I SLIČNO - PODGORICA sa sjedištem u Podgorici, ulica Radoja Dakića, Lamela 5/11, City Kvart, PIB: 02818574, koga zastupa izvršna direktorica Radmila Bulajić (u daljem tekstu: **Izvršilac**)

I PREDMET I OSNOV UGOVORA

Član 1

Predmet ovog ugovora je pružanje usluga putničke agencije za službena putovanja (avio karte i hotelski smještaj), prema Tenderskoj dokumentaciji broj 3020/25/181/11-3896 od 10.06.2025.godine, u postupku sa šifrom 93824, ponudi Izvršioca primljenoj preko ESJN-a pod šifrom 133528 od 03.07.2025. godine i prema Odluci o izboru najpovoljnije ponude broj 3020/25/181/19-3896 od 28.07.2025. godine.

Član 2

Izvršilac se obavezuje da će pružati usluge navedene u članu 1 ovog Ugovora, u svemu prema tehničkoj dokumentaciji i navedenoj prihvaćenoj ponudi sa šifrom 133528 od 03.07.2025. godine

II CIJENA, NAČIN PLAĆANJA I ROK I MJESTO IZVRŠENJA

Član 3

Ukupna vrijednost jediničnih cijena prema ponudi Izvršioca iz člana 1 ovog Ugovora iznosi 0,01 €, bez uračunatog PDV-a.

U skladu sa Tenderskom dokumentacijom broj 3020/25/181/11-3896 od 10.06.2025.godine, ugovor se zaključuje na procijenjenu vrijednost od 78.512,40 € bez uračunatog PDV-a.

Institut za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore, 81000 Podgorica, Bul. Ivana Crnojevića 64a
tel: +382 20 310 280/281/580, fax: +382 20 310 581, e-mail: info@cinmed.me, www.cinmed.me,
PIB: 02739658, žiro računi: 520-3603-33; 530-166587-93

Izvršilac se obavezuje da za potrebe Naručioca sukcesivno, prema potrebi i po zahtjevu Naručioca pruža navedene usluge, za vrijeme važenja ugovora.

Iznos PDV-a je 16.487,60 €, a ugovorena vrijednost sa uračunatim PDV-om iznosi 95.000,00 €.

Naručilac se obavezuje da će plaćanje izvršiti u roku od 20 dana od dana izvršenja usluge i uredno dostavljene fakture koja treba da sadrži broj ugovora po osnovu koga se pruža usluga.

Član 4

Rok izvršenja ugovora je od 18.08.2025. do 18.08.2026. godine ili do dostizanja ugovorenih novčanih sredstava, zavisno od toga koji od navedenih uslova ranije nastupi.

Mjesto izvršenja ugovora je teritorija Crne Gore i inostranstvo.

III OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Član 5

Izvršilac se obavezuje da:

- usluge koje su predmet ovog ugovora izvodi u skladu sa važećim propisima, normativima i standardima za ovu vrstu posla;
- usluge pruža kvalifikovanom radnom snagom sa potrebnim iskustvom za ovu vrstu posla;
- rukovodi izvršenjem svih usluga;
- obezbijedi kompletnu dokumentaciju po kojoj se usluge izvode;
- primjeni mjere zaštite na radu propisane zakonom, kako ne bi došlo do povrede, odnosno nesreće na poslu, a u slučaju da do istih dođe, odgovoran je po svim osnovama;
- po zahtjevu Naručioca bez odlaganja pristupi otklanjanju uočenih nedostataka i propusta u procesu pružanja usluga;
- Naručiocu nadokanadi svu eventualnu štetu koja je prouzrokovana nesavjesnim ili nekvalitetnim radom ili krivicom lica koje vrše usluge.
- vrši uslugu rezervacije avio karata i hotelskog smještaja u zemlji i inostranstvu (u toku radnog vremena tj. u period od 7 do 15h), koji odgovara potrebama Naručioca, tj. destinacije i hotelskog smještaja koji je Naručilac naveo u svom zahtjevu, po kategorizaciji traženoj zahtjevom;
- po potrebi vrši usluge rezervacije i van radnog vremena, u hitnim slučajevima (24 sata na dan, 7 dana u nedjelji);
- nudi Naručiocu tokom trajanja ugovora najpovoljnije uslove u pogledu cijene koja podrazumijeva: cijenu karte, uslugu aerodromske takse, troškove u vezi sa prtljagom, štampanje karte, kao i dužine trajanja leta za sve destinacije navedene u tenderskoj dokumentaciji sa posebno iskazanim PDV-om, najpovoljnije uslove u vezi sa terminima i opcijama za direktne letove ukoliko postoje,

odnosno za letove sa što manjim brojem presijedanja i opcijama uz minimalno čekanje na aerodromima, kao i najpovoljnije uslove u pogledu smještaja, shodno zahtjevima Naručioca. Ukoliko ponude nijesu povoljne, Naručilac može da predloži najpovoljniju opciju koju sam pronađe, ako se odnosi na cijene iz rezervacionog sistema na kome rade zaposleni i da Ponudač usvoji taj predlog.

- na zahtjev i nakon odobrenja od strane Naručioca rezerviše avio kartu i hotelski smještaj i odmah postupi po eventualnim primjedbama naručioca u pogledu nedostatka na ime kvaliteta i cijene za pružene usluge;
- u jediničnu cijenu hotelskog smještaja uračuna cijena boravišne takse, uz dozvolu hotela;
- usluge vršiti sukcesivno, u skladu sa potrebama naručioca i na osnovu zahtjeva dostavljenog od ovlašćenog lica naručioca;
- dostavi dokaz o nazivu i kategorizaciji hotela koji su navedeni u ponudi;
- cijena povratne avio karte ne može biti veća od cijene utvrđene važećim cjenovnikom avio-prevoznika i prilikom rezervacije hotelskog smještaja cijena obezbjeđenja hotela ne može biti veća od cijene hotela utvrđene važećim cjenovnikom hotela;
- cijena usluge za hotelski smještaj uključuje cijenu hotelskog smještaja, po osobi (noćenje sa doručkom), i svi drugi zavisni troškovi u realizaciji predmetne nabavke, koji se fakturišu za svaku pojedinačnu izvršenu uslugu nabavke hotelskog smještaja;
- vrši besplatnu dostavu karata elektronskim putem e-mail-om, a po potrebi i na adresu naručioca;
- u slučaju da to Naručilac zahtijeva, dostaviti minimum tri opcije u vezi konkretnog zahtjeva za nabavku usluga rezervacije i izdavanja avionskih karata, tako da Naručilac ima mogućnost i pravo izbora najpovoljnije opcije avio-prevoza, odnosno najpovoljnije opcije smještaja. Ukoliko se za svaki zahtjev ne dostavi više opcija, neophodno je dostaviti obrazloženje u pisanom obliku;
- prati otkazivanje letova, i blagovremeno informisati Naručioca, kao i da će ukazati na sve moguće posljedice u slučaju otkazivanja, propuštanja, kao i izmjene termina leta i blagovremeno ponuditi alternativu;
- omogućiti Naručiocu zamjenu avio-karte kod otkazivanja, bez naplate agencijske provizije, a uz naplatu penala koji eventualno zahtijeva avio-prevoznik o čemu je dužan da dostavi dokaz izdat od avio-prevoznik;
- prilikom dostavljanja opcija/ponuda za let na traženoj destinaciji Naručiocu pruži obavještenje o roku u kojem je moguće potvrditi rezervaciju po navedenim uslovima, kao i da ovim potvrđuje da uslovi u vezi otkazivanja kupljene avio karte ne mogu biti rigorozniji od uslova koje u ovim slučajevima predviđa konkretan avio-prevoznik, što je Izvršilac dužan i da dokaže u slučaju potrebe;
- blagovremeno (prilikom pravljenja rezervacije) upozori Naručioca ukoliko avio kompanija ograničava broj rezervacija.
- na fakturama posebno iskazuje cijenu avio karte i hotelskog smještaja za traženu destinaciju, a posebno RSF (Reservation Service Free), odnosno TSC (Ticket

service change) koje naplaćuje za nabavku avionskih karata, odnosno rezervaciju hotelskog smještaja;

- je rok izvršenja usluge od momenta prijema zahtjeva Naručioca za rezervacijom do momenta izvršene rezervacije u skladu sa ponudom i ne može biti duži od 3h.

Naručilac se obavezuje da:

- u roku trajanja ugovora obezbjedi sve potrebne uslove za nesmetano obavljanje posla od strane Izvršioca i da po dogovorenom terminu i planu Izvršioca uvede u posao;
- izvršava plaćanje cijene usluge u skladu sa ovim ugovorom.

IV RASKID UGOVORA

Član 6

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog ugovora može doći ako:

- ugovorne strane ne budu izvršavali svoje obaveze u rokovima i na način predviđen ovim ugovorom;
- Naručilac ustanovi da kvalitet pruženih usluga ili način na koje se pružaju, odstupa od traženog, odnosno ponuđenog kvaliteta iz ponude Izvršioca;
- se osoblje Izvršioca ne pridržava svojih obaveza i u drugim slučajevima nesavjesnog obavljanja posla;
- u slučajevima utvrđenim članom 150 ZJN.

Naručilac je u obavezi da u slučaju uočavanja propusta u obavljanju posla pisanim putem pozove Izvršioca da zajednički utvrde uzrok i obim uočenih propusta što će zapisnički konstatovati. Ukoliko se Izvršilac ne odazove pozivu Naručioca, Naručilac ima pravo da raskine ugovor.

Ugovor se raskida pismenom izjavom koja se dostavlja drugoj ugovornoj strani, sa otkaznim rokom od 15 dana.

U izjavi moraju biti naznačeni razlozi zbog kojih se ugovor raskida.

Raskid ugovora nema uticaja na prava i obaveze ugovornih strana, nastalih prije raskida ugovora.

V OSOBLJE IZVRŠIOCA

Član 7

Izvršilac je u obavezi da predmetne usluge pruža sa osobljem koje je navedeno u ponudi i za koje je dostavio tražene dokaze o obrazovnim i profesionalnim kvalifikacijama..

Ugovorne strane su u obavezi da imenuje lice koje će rukovoditi pružanjem usluga, odnosno lice odgovorno za realizaciju ugovora kao i da o imenovanju istih pisanim putem obavijesti jedna drugu na dan zaključenja ovog ugovora.

Ugovorne strane su obavezne da u toku trajanja ovog ugovora pisanim putem obavijeste jednu drugu o svim eventualnim izmjenama lica iz stava 2 ovog člana.

Član 8

Ukoliko Naručilac ima osnovan razlog za nezadovoljstvo bilo kojeg člana osoblja Izvršioca u procesu pružanja usluga, u tom slučaju, Izvršilac će na osnovu pisanog zahtjeva Naručioca, u kome se navodi razlog, obezbijediti kao zamjenu lica sa kvalifikacijama i iskustvom koji su prihvatljivi Naručiocu.

Izvršilac nema pravo da zahtijeva pokrivanje dodatnih troškova koji proističu ili su u vezi sa premještanjem ili zamjenom osoblja.

VI GARANCIJA ZA DOBRO IZVRŠENJE UGOVORA

Član 9

Izvršilac se obavezuje da Naručiocu u trenutku potpisivanja ovog Ugovora preda neopozivu, безусловnu i naplativu na prvi poziv garanciju banke za dobro izvršenje ugovora na iznos 10% od ukupne vrijednosti Ugovora, sa rokom važnosti 10 (deset) dana dužim od ugovorenog roka iz člana 4 ovog Ugovora, a koju Naručilac može aktivirati u svakom momentu kada nastupi neki od razloga za raskid ovog Ugovora.

Garancija treba da bude izdata od poslovne banke koja se nalazi u Crnoj Gori ili strane banke, preko korespondentne banke koja se nalazi u Crnoj Gori, uz saglasnost Naručioca.

VII IZMJENE UGOVORA

Član 10

Ugovorne strane su saglasne da ovaj ugovor tokom njegovog trajanja može da se izmijeniti bez sprovođenja novog postupka javne nabavke u skladu sa članom 151 Zakona o javnim nabavkama:

- ako su izmjene, bez obzira na njihovu vrijednost izraženu u novcu, predviđene tenderskom dokumentacijom i ugovorom o javnoj nabavci i uključuju izmjenu cijene ili varijante, sa utvrđenim obimom i prirodom mogućih izmjena ili varijanti, kao i uslovima u kojima se izmjene mogu vršiti, pod uslovom da se ugovorom ne predviđaju izmjene kojima se mijenja ukupna priroda ugovora o javnoj nabavci, a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora,

- radi nabavke dodatnih roba, usluga ili radova, koji su postali neophodni, a koji nijesu bili uključeni u prvobitni ugovor o javnoj nabavci, ako promjena privrednog subjekta sa kojim je zaključen ugovor nije moguća iz ekonomskih ili tehničkih razloga, kao što su zahtjevi kompatibilnosti sa postojećom opremom, uslugama ili radovima nabavljenim u okviru prvobitne nabavke i može da prouzrokuje značajne poteškoće ili znatno povećavanje troškova za naručioca a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora,

- kada je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje naručilac u vrijeme zaključivanja ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora,

Institut za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore, 81000 Podgorica, Bul. Ivana Crnojevića 64a
tel: +382 20 310 280/281/580, fax: +382 20 310 581, e-mail: info@cinmed.me, www.cinmed.me,
PIB: 02739658, žiro računi: 520-3603-33; 530-166587-93

- kad je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje naručilac u vrijeme zaključivanja ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora već se vrši samo smanjenje ugovorene vrijednosti,

- kad se vrši zamjena podugovarača, u skladu sa članom 128 st. 10, 11 i 12 ovog zakona,

- ako privrednog subjekta nakon restrukturiranja, uključujući preuzimanje, spajanje, kupovinu ili stečaj, zamjenjuje u potpunosti ili djelimično novi pravni sljedbenik, odnosno privredni subjekat, koji ispunjava prvobitno određene uslove zaključenog ugovora o javnoj nabavci, a izmjene su predviđene tenderskom dokumentacijom, pod uslovom da se ne vrše druge bitne izmjene ugovora iz člana 150 stav 2 ovog zakona.

VIII TAJNOST PODATAKA

Član 11

Sve informacije koje u vezi realizacije ovog Ugovora budu primljene od druge strane biće tretirane kao poslovna tajna.

Izvršilac se obavezuje da informacije vezane za realizaciju ovog Ugovora, poslova i aktivnosti vezanih za pružanje usluga i informacionog sistema Naručioca neće koristiti sa drugim ciljem, osim u cilju ispunjavanja obaveza iz Ugovora.

Izvršilac i njegovo osoblje se obavezuje da neće iznositi trećim licima ili u javnosti poslovne, tehničke, komercijalne, naučne ili bilo koje druge informacije iz djelatnosti Instituta do kojih je došao prilikom pružanja usluga koje su predmet ovog Ugovora, bez prethodne pisane saglasnosti Naručioca.

Član 12

Izvršilac je u obavezi da nakon potpisivanja ovog Ugovora sa Naručiocem potpiše Sporazum o povjerljivosti (NDA).

Član 13

Svaki zaposleni koji će biti angažovan na pružanju predmetnih usluga je u obavezi da sa Naručiocem potpiše Sporazum o povjerljivosti (NDA).

IX OSTALE ODREDBE

Član 14

Ovaj ugovor je ništav ukoliko je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila, u skladu sa odredbama člana 38 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list CG", br. 74/19, 03/23, 11/23 i 84/24).

Član 15

Za sve što nije predviđeno ovim Ugovorom primjenjuju se odredbe Zakona o javnim nabavkama, Zakona o obligacionim odnosima i drugih pozitivnih propisa.

Član 16

Institut za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore, 81000 Podgorica, Bul. Ivana Crnojevića 64a
tel: +382 20 310 280/281/580, fax: +382 20 310 581, e-mail: info@cinmed.me, www.cinmed.me,
PIB: 02739658, žiro računi: 520-3603-33; 530-166587-93

Eventualne nesporazume koji mogu da se pojave u vezi ovog Ugovora, ugovorne strane će pokušati da riješe sporazumno.


Sve sporove koji nastanu u vezi ovog Ugovora rješavaće Privredni sud u Podgorici.

Član 17

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 4 (četiri) istovjetna primjerka, od kojih su po 2 (dva) primjerka za svaku od ugovornih strana.

NARUČILAC

Institut za lijekove i medicinska sredstva
Doc. dr med. spec. Snežana Mugoša, direktorica



IZVRŠILAC

"2R TRAVEL" D.O.O.
Radmila Bulajić, izvršna direktorica

